



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA BOBEDI (P2)

NGWANAITSEELE 2019

MADUO: 80

NAKO: Diura di le 2

Pampiri e, e na le ditsebe di le 9.

DITAELO LE TSHEDIMOSSETSO

1. Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le THARO:

KAROLO YA A:	Tlhamo	(40)
KAROLO YA B:	Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano.	(20)
KAROLO YA C:	Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano/tshupetso/tshedimosetso/pono gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano.	(20)
2. Araba potso e le NNGWE go tswa mo KAROLONG e NNGWE le e NNGWE.
3. Kwala ka puo e o tthatlhojwang ka yona.
4. KAROLO e NNGWE le e NNGWE e simololwe mo tsebeng e NTŠHWA.
5. Dira lenaneo la thulaganyo/polane, buisa, mme o siamise tiro ya gago, netefatsa gore lenaneo la thulaganyo/polane ya tlhamo le tlhagelele pele ga setlhangwa.
6. Ipaakanyo e tlhagisiwe pele ga setlhangwa SENGWE le SENGWE.
7. Bontsha gore tiro ke ya ipaakanyo (ya ntlha), mme morago o thale mola go kgabaganya tiro ya ipaakanyo.
8. Dirisa nako jaana:
 - KAROLO YA A: Metsotso e le 60
 - KAROLO YA B: Metsotso e le 30
 - KAROLO YA C: Metsotso e le 30
9. Nomora dikarabo tsa ditlhogo jaaka di tlhagelela mo pampiring ya dipotso.
10. Naya karabo NNGWE le NNGWE setlhogo se se maleba.
11. O se ke wa balela setlhogo mo mafokong a setlhangwa.
12. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang o o phepa.

KAROLO YA A: TLHAMO**POTSO 1**

- Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 200–250 ka ga NNGWE FELA ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di latelang.
- Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo se se maleba.
- O se ka wa lebala go thala letlhomeso/lenaneopaakanyo/polane pele o kwala.

1.1 Aforikaborwa e aparetswe ke mathata a dikhuduego. [40]

1.2 Lenyalo le lentle. [40]

1.3 Dintwa tsa bakgweetsi mo ditseleng. [40]

1.4 Re ne re etetse kwa Kapa ka malatsi a boikhutso. [40]

1.5 Lebelela ditshwantsho tse di latelang, mme o tlopho se le SENGWE go kwala tlhamo. Neela tlhamo ya gago setlhogo.

1.5.1



[Se nopotswe go tswa go: www.google.creative.pictures]

[40]

1.5.2



[Se nopotswe go tswa go: www.google.pilanesberg]

[40]


1.5.3



[Se nopotswe go tswa go: www.google.pilanesberg]

[40]

1.5.4



[Se nopotswe go tswa go: www.google.pilanesberg]

[40]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A:

40

KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO GAMMOGO LE DITLHANGWA TSE DI DIRISANG MEKGWA E E FAROLOGANENG YA TLHAELETSANO.

Araba potso e le NNGWE FELA mo KAROLONG YA B. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

POTSO 2

2.1 LEKWALO LA BOTSALANO

Kwalela tsala ya gago lekwalo o mo itsise gore o ikutlwa jang morago ga go robala kwa bookelong malatsi a le mane.



[Se nopotswe go tswa go: *Re a ipela: S wa-Mpope le ba bangwe*]

[20]

2.2 THADISO YA FILIMI

O ne o ile go bogela filimi e e rileng le ditsala tsa gago ka Lamatthatso. Kwala thadiso ka ga filimi eo.

[20]

2.3 MMUISANO

Ntšwa ya moagisani wa lona e tloletse ka lobota, mme ya loma mmaago. Kwala mmuisano o o neng o o tshwere le moagisani morago ga tiragalo e.

[20]

2.4 PUO

Nkokoago o tshwara dingwaga di le masomearobedi. Kwala puo e o tlileng go neelana ka yona mo letsatsing la moletlo wa matsalo a gagwe.

[20]**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 20**

**KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO/
TSHUPETSO/TSHEDIMOSETSO/PONO GAMMOGO LE
DITLHANGWA TSE DI DIRISANG MEKGWA E E
FAROLOGANENG YA TLHAELETSANO.**

Araba potso e le NNGWE FELA mo KAROLONG YA C. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 50–70.

POTSO 3


3.1 KARATA YA TALETSO

Ba losika ba ntse ba ipaakanyetsa tshirilolo ya letlapa la ga moswi rakgadiaago. Thala karata o laletse moagisani wa lona.

[20]

3.2 PAPATSO

Sekaseka setshwantsho se se latelang, mme o thale papatso e e tla ngokelang babuisi go tla go reka.



[Se nopotswe go tswa go: *Motswedi*: www.cartoons.com]

[20]

3.3 PAMPITSHANA YA TSHEDIMOSETSO

Sekaseka setshwantsho, mme o kwale pampitshana ya tshedimosetso go lemosa bapalami ba dibese ka ga se se diragalang.



[Se nopotswe go tswa go: *Motswedi*: www.busstrike.com]

[20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 20
PALOGOTLHE YA TLHATHOBO: 80